

# САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ  
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а б ы а т  
1981 оыл алтынны  
ыйтан тахсар

№ 86 (5442)

1980 сый. От ыйын 17 күнэ  
ЧЭППИЭР

Сыаната  
2 харчы

## Оройуоннаабы партийнай тэрилтэ активын мунньаба

1980 оыл ыйын 16 күнүгэр оройуоннаабы партийнай тэрилтэ активин мунньаба буолла.

Мунньах «ССКП Кини Комитетин бэс ыйынаабы (1980 с.) Пленумун түмүктэрин уонна Пленуму уураахтарын, ССКП КК Генеральной секретара табарыс Л. И. Брежнев дакылаатын балаһыанньаларын уонна түмүктэринин, бу бөлүрүөскэ уобаластаары партийнай тэрилтэ активин мунньабын уураадын олохто киллэрингэ оройуоннай партийнай тэрилтэ сүөгүтэрин уустарынан» бөлүрүөбү дьүүллэстэ. Дакилааты ССКП райкомун бастагы секретара И. П. Листников окурдо.

Дакылаат сүннүгүнэн көрсөтүнгө тыа эттигэр: тт.

Оконешников М. С.—Карл Маркс аатынан совхоз парткомун секретара, Кузьмина А. Т.—Эрилик Эристин аатынан совхоз наставник-инструктора, Фуртатов С. А.—дизельнэй электростанция начальнига, Ефремов А. В.—Субуруускай аатынан совхоз директора, Петров Д. Д.—ЫВСЛКС райкомун бастагы секретара, Филиппов А. Е.—вароднай хонтуруол оройуоннаабы комитетин председатели.

Оройуоннаабы партийнай тэрилтэ активин мунньабын үлэтигэр ССКП обкомун секретара Матвеев И. А. ыттымын ылла уонна тыа эттэ.

Актив мунньаба дьүүллэниллибит бөлүрүөскэ туһааннаах уураады ылдына.

ССКП XXVI съезигэр—достойнай бэлэби!

## Ходуһаба ударнай ый—үрдүк онорумтуолаах үлэ

### СҮӨҮГЭ КИМ ТӨӨ АҢЫЛЫГЫ БЭЛЭМНЭЭТЭ

(ОТ ЫЙЫН 15 КҮНҮНЭЭБИ ТУРУГУНАН)

Совхозтар, отделениелар	Үлэниг ахсаана	Охсуу (сектор)	Кэбиһин (тонна)	Сивлэс (тонна)	От мээк-кэртэ (тонна)
Карл Маркс	631	2103	483	—	—
Одзулуун	171	723	98,5	—	—
Волугур	87	533	185	—	—
Мугудай	191	493	105,5	—	—
Вахсы	182	354	94	—	—
Субуруускай	297	888	200	—	—
Хатылы	116	242	55	—	—
Волтоно	85	160	45	—	—
Соловьев	96	480	100	—	—
Эрилик Эристин	498	1170	143	—	—
Хоптово	175	387	58	—	—
Хадаар	93	512	65	—	—
Хайхахыт	145	245	40	—	—
Чакыр	85	126	10	—	—
«Чурапчы»	424	1122	271	—	—
Салаа	220	347	62	—	—
Кытаанах	132	275	116	—	—
Арылмах	72	500	93	—	—
Оройуон үрдүнэн	1850	5283	1097	—	—

### Куоталаһы дневнигэ

Совхозтар, звенолар	Отчуут ахсаана	Кэбиһин (тонна)	Бир күнүгэ күнүгэ (тонна)
<b>МЕХАНИЗИРОВАННАЙ ЗВЕНОЛАР</b>			
Карл Маркс			
Игнатьев Н. Н.	7	45	6,4
Дорогунов П. И.	6	26	4,7
Софронков Н. Е.	6	24	4,0
Субуруускай			
Николаев М. Д.	6	151	25,1
<b>КӨЛӨ-ИЛИН ЗВЕНОЛАРА</b>			
Субуруускай			
Седалащев В. П.	8	33	4,1
Петров Д. Д.	10	13	1,3

Тыа хаһайыстыбатын управлениета.



### ГРАФИККА КИРДЭ

Отчоһун быйыгы себэулар Илья Михайлович Нестерев «Чурапчы» совхоз Кытаанахтаабы отделениелыгар 10 киһилээх илин звенотун салайар. Киһилэр сүөгүгэ дорооххой аһылыгы бэлэмнээһингэ болдовор уонна үчүгэй тэрээнилээхтик киирбиттэрэ.

Бу күнүгэ хонуулаабы отууга хоно сымдык күргүөмнээхтик үлэниилэр. Звено бу ый 14 күнүгэ түмүгүнэн 28 тонна оту кэбиһэн, графигыт 100 бырыһыан тутуста. Отчууттар кураан күнүгэ мунугуурдук

туһанарга, төгүмүгүнэн өссө күүһүрдэргэ кыһаналлар.

А. ГОТОВЦЕВА.

### ТЭТИМИ ӨСӨ КҮҮҮҮРДЭЛЛЭР

М. Д. Николаев салайар механизированнай звенотун отчуутара хас бирдир киһинэ тик сөһүнүн сезон устата 170-нуу, барыта 1020 тонна оту софтуопкалыырга сорултанан, оройуонга ытырыл таһаарбыттара. Киһилэр субу күнүгэ Амма бөтүрө эгэриһэҕи хочолорго таһаарылаахтык үлэниилэр, тэтимнэрин өссө күүһүр-

## БОЧУОТ ДУОСКАТА

1980 сый бастагы алта ыйыгар общественнай сүөгү күннэтигэр уонна күннүттэн бөрө-дууһууһу ыйыны улаатынган социалистическай куоталаһыга ордум үрдүн көрдөрүүлэри ситиспит манньк отделениелар, фермалар уонна бастык сүөгүттэр оройуоннаабын Бочуот дуоскатыгар таһаарыллаллар.

### ОТДЕЛЕНИЕЛАРТАН

Волугур отделениета (Карл Маркс аатынан совхоз Управляющей А. П. Ефимов, партийнай тэрилтэ секретара, сельсовет исполкомун председатели М. М. Дюдорев)—үүтү валовой ылы былаанын 131,7 бырыһыан, бирдир фуражнай ынахтан ыһык соруудаһын 137,3 бырыһыан толорбутун иһин.

### ФЕРМАЛАРТАН

«ЫВСЛКС 60 сыла» комсомольскай-ыччат ферма коллектива (Эрилик Эристин аатынан совхоз, Хадаар отделениета, старшай ыһыксыт Т. Н. Космофонтоса)—алта ыйга хас бирдир фуражнай ынахтан ортотунан 1287 кг үтү ыһык, былаанын 37,1 бырыһыаннан куотарбытын иһин.

Бөһөмо ферма коллектива (Эрилик Эристин аатынан совхоз, Хоптово отделениета, старшай ыһыксыт Е. Р. Осипова)—фуражнай ыһык ахсыттан 948-лыы кг үтү ыһык, былаанын 20,5 бырыһыаннан аһарбытын иһин.

Талта Чарыга ферма коллектива (Карл Маркс аатынан совхоз, Одзулуун отделениета, старшай ыһыксыт А. П. Дьячковская)—хас бирдир фуражнай ынахтан 889-туу кг үтү ыһык, былаанын 28,9 бырыһыан аһарбытын иһин.

### ЫАНЫЫКСЫТТАРТАН

Космофонтоса Татьяна Николаевна (Хадаар, «ЫВСЛКС 60 сыла» ферма)—фуражнай ыһык ахсыттан сый саралаһабыттан 1662-лыы кг үтү ыһык, соруудаһын 128,9 бырыһыан толорбутун иһин.

Крошеникова Елена Николаевна (Соловьев, «Юность» ферма)—бир фуражнай ынахтан ортотунан 1423-лыы кг үтү ыһык, соруудаһын 142 бырыһыан толорбутун иһин.

Егорова Арина Ивановна (Хадаар, «ЫВСЛКС 60 сыла» ферма)—фуражнай ыһык ахсыттан 1333 кг үтү ыһык, былаанын 151,9 бырыһыан толорбутун иһин.

Карл Маркс аатынан киһилэр сымдык үлэ совхоз Одзулууннаабы араас мийдирдарыгар үлэ-отделениетин иһык кыр-рэттэ. Ол курдук, Волода Вагана М. М. Сибиряков билиһин оту доһуһун быйыл совхозтар эһис тонна бастык аһылыгы Салаах оту туттарарга сорултанан. Киһи билиһин массына киирбит сүөгүгэ үтүү көһө сымдык оттуур. Михаил Маркович сивлэс Володаны багыт-

П. Оконешников фотота.

түлэр. Субуруускай аатынан совхоз Соловьевтаабын отделениетин бу хоһуун үлэнигтөрө от ыйы 14 күнүгэ туругунаан бирдир отчука 25-тик тонна дорооххой аһылыгы бэлэмнээн, уопсайа 151 тонна кэбиһилэр.

### «СО» КӨРР.

«СО» көрр. ОТДЕЛЕНИЕБА БАСТЫН

Карл Маркс аатынан совхоз Төлөй Дирингэ бирдирдир отчууттаах тракторист В. В. Коркин сый аһык оттуур звенону баһылаан үлэһэтэр үгэстээх. Ыһыл эмиз механизированнай аһардаах звенону салайан дойду эһэр алаастарга оттуур.

Киһилэр субу күнүгэ 33 тонна оту кэбиһэн Мугудай отделениелыгар бастык көрдөрүлээхтэр, аһынык эттэхкө, бир

кыһык 3,7 тонна от-тоннулар.

В. СИВЦЕВА

### Тылларыгар туруохтара

Үлэ уонна сэрэн ветераннара Осип Тарабукин, Петр уонна Илья Андреевтар Эрилик Эристин аатынан совхоз Ыраак Мэлдьэхсигэ биригээдэтигэр сүөгүгэ дорооххой аһылыгы софтуопкалаһаллар. Манна 200-кэ өтөк баар. Оһон кырлаһаастар иһилэри кэриһэн оттууга эрдэттэн былаанылаһаастара.

Оһоньоттор сезон устата 9 тонна оту бэлэмниир соруктаахтар. Бу күнүгэ 100-тэн таһа бугулу туруордулар. Оһыттаах үлэнигтэр былааннарын эрэ толорууна мунгурдаммат билэ санаалаахтар.

Е. КОЖУРОВ.



Бары дойдулар, пролетарийдара, холбохун

# САНА ОЛО

Х а н ы а т  
1931 сыл алтынны  
ыйтан тахсар

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОД  
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГ

№ 86 (5442)

1980 сыл. От ыйын 17 күнү  
ЧЭППИЭР

МЭЧЧИРЭН и к к и с эрээри кэнники камга  
ыйын бастагы нэдиэ-электрческэй өнерия  
эго ааста. От жумугаан энерия  
урар. Ол эрээри оройуон барылибэттэн олус нам-  
тааста.

Ааспыт нэдиэлэге күнү-Государствова күнүгэ  
э ортогунан 423 центнер, нэдиэлэге—  
павойуон 2961 центнер үт ыакка. Ити графика оройуоннаабы  
орудуруттээр 379 цен-меранан итэвэс. Отделе-  
ниелартан Одьулуун, Ха-ыло, Хадаар, Арыылаах,  
слотого үтү ыахыны бу-кминээри нэдиэлэгээр  
өдөннөтүлэр.

Виирдии бураажнай пахта күнүгэ ортогу-  
н 6,2 кг үт манар. Ол күнүгэ болуурдар уонна  
үтүдүйдэр 8,7 кг, допто-  
мор 7,5 кг ылаан, шаны-  
ымай үрдэттилэр.

От ыйын 11 күнүгэр  
үт товарына 90,1 бары-  
ыакка тиийбитэ, ол

Государствова күнүгэ  
380 центнер, нэдиэлэге—  
2600 центнер үтү аты-  
лампа, нэдиэлэгээр эра-  
фак. 700 центнеранан  
түрөлбөтө.

Нэдиэлэ устата 58 ынах  
сапа гороого. Ааспыт сым-  
түһааннаах кэминээбитээр  
475-нам элбэх кырой  
ылымнаа эрээри кон-  
каунан ылуу салуаны ту-  
рар. Амарбас нэдиэлэ  
устата 15 кыройун сүтэр-  
дибит.

Саймытти ыйдарга сап-  
гарым, искусственной  
сизмэлээннэ графика туо-  
бакка үдэр. Сорох ферма-  
ларга сизмэ камээр тиэр-  
диалибат. Субан сүөһү  
досуунтарыгар атыр,  
оуустар нигэрүккалары олус  
улахан. От ыйыгар нэ-

дизэл ахсын 730-нуу ыма-  
ры савгарыагыттип, сир-  
мэлиэтипити наада.

Субу күнүгэр үтүс  
фермаларга эбии ахылык  
оноруллубат. Итинни кон-  
сикорж суогуунаан быһа-  
раллар. Биһиги Мында-  
вайыга сымдыһымы буо-  
лаан эрэр. Онон дэлэдики  
бэлэмнээн сиртиэргэ.

Мэччирэн ыйдарыгар  
сүөһүттэн ылымалар боро-  
дуунсубуаны элбэтиктээ-  
ригэр фермаларга үлэ ре-  
жимин хаабаһа суох ту-  
туһуу, досуунтар жар-  
шутуунаан, сменанан ма-  
китиһилэрин тэрийиши,  
турдуоллаһыны, эбии аһы-  
лык манар ылатта шак-  
лайы 10—15 кг итэвэһэ  
суох сиртиһини сиртиһээ-  
тэ. Үтү мамын үрдэтигэр  
социалистическай куота-  
лаһыны кэминни тэки-  
тигэрэ, графика киирэр  
иһин өсөһүөтүтэ.

Тыа хаһаайыстыба-  
тын управлениета.

## Оройуоннаабы партинай тэрэ активын мунһаабы

1980 сыл ыйын 16 күнүгэр оройуоннаабы партинай тэрэ активын мунһаада буолла. Мунһаах «ССКП Кини Комитетин бэс ыйынаабы (1980 с.) Пленумун түмүктэрин уонна Пленум уураахтарын, ССКП КК Генеральной секретара табарыс Л. И. Брежнев дакилаатын балаһыанньаларын уонна түмүктээһиннэрин, бу болдууроска уобаластаары партинай тэрэлтэ активын мунһаарын уураадын олох-хо кылларынга оройуоннай партинай тэрэлтэ соруктарын туастарынан» боһуруоһу дьүүллэстэ. Дакилааты ССКП райкомун бастагы секретара И. П. Листинев өгөрдө. Дакилаат сүмүүнүнэ кэпсэтингэ тыл өттүлөр; тт.

Омонешников М. С.—Карл Маркс парткомун секретара, Кузьмина А. Т.—тин аатынан совхоз наставник-инстру тов С. А.—дизельнэй электростанци Ефремов А. В.—Субуруускай аатынан тора, Петров Д. Д.—ЫВСЛКС райком секретара, Филиппов А. Е.—пароднай йуоннаабы комитетин председателэ. Оройуоннаабы партинай тэрэлтэ ааһыстыбатын минис-  
бын үлэтигэр ССКП обкомун секретара выттымыны ылла уонна тыл эттэ. Актив мунһаада дьүүллэнилибит бу-  
һааннаах уураады ылыһыа.

## САҒАНЫ, БАСТЫҢЫ ОЛОХТУОХХА!

От ыйын 14 күнү	20	10	6
От ыйын 28 күнү	50	35	25
Атырдьах ыйын 11 күнү	70	65	70
Атырдьах ыйын 25 күнү	100	85	85
Балаан ыйын 1 күнү	—	100	100

Кыайылыах отделе-  
ниелары наваралдаа-  
һынна биэр бастагы,  
биэр иккис, 2 үһүс миэ-  
дэлэр ананаллар. Соци-  
алистическай куотала-  
һыа бастаабыттарга  
Саха АССР Тыатын ха-  
һаарылдыбыт отуур си-  
ри охсуу бырыһыана,  
сүөһү аһылытын хаа-  
чыстыбата, үлэ харыс-  
табылын уонна техни-  
каттан сэрэхтээх буо-  
луу турута учуоттанал-  
лар. Харчынан бирими-

## ССКП XXVI съезигэр—достойнай бэлэби!

## Ходуһааа ударнай ы үрдүк онгорумтуолаах

### СҮӨҮГЭ КИМ ТӨҥӨ АҢЫЛЫҒЫ БЭЛЭМНЭЭТЭ (ОТ ЫЙЫН 15 КҮНҮНЭЗЭИ ТУРУГУНАН)

Совхозтар, отделениелар	Үлэбит ахсаана	Охсуу (центар)	Көбүһүн (тонна)	Синлэс (тонна)	От мээк- кэргэ (тонна)
Карл Маркс	631	2103	483	—	—
Одьулуун	171	723	98,5	—	—
Волугур	87	533	185	—	—
Мугудай	191	493	105,5	—	—
Вахса	182	354	94	—	—
Субуруускай	297	888	200	—	—
Хатылы	116	242	55	—	—
Волтоно	85	160	45	—	—
Соловьен	96	480	100	—	—



## ӨРҮС СҮННҮГЭР ОЛОРОР ОТДЕЛЕНИЛАРЫН КАЙ КУОТАЛАҢЫЛАРЫН БАЛАҢЫАННАТА

арбалаах, Чычымах, ыдайыстыбатын Бочуо,  
ынааһы отделекиела-  
кытталлар. Куоталаһымы кыайы-  
хтарынан саамай эл-  
к уонна үчүгөү хаа-  
ыстыбалаах оту, сии-  
һи, сенаһы, от  
эккэтин бэлэмнээ-  
т отделениелар аары-  
ллар. Бастагы колон-  
да графита, иккискэ—  
үһүскэ—сүмэһинээх  
ылыктар, төрдүскө—от  
эккэте (былаан туо-  
туун бырыһыаннаан);  
йэлэһиннэр совхозтар  
директордарын матери-  
альнай көбүдөөһини онго-  
рор фондаларыттан ба-  
рыллылар.  
Социалистическай куо-  
талаһыны бүтэһиэтээх  
түмүгүн таһаарыага  
кыайылыаах отделеени-  
ларга (манньк автома-  
шиналар фондалара эбии  
барыллылар:  
—I миэстэге—УАЗ-469;  
—II миэстэге—автоводо-  
воз АВВ-3В;  
—III миэстэге—молоко-  
воатар АЦПТ-2В—53 А.

Эксперимент саралаһыт му-  
лакката буолан нигрийд-  
битэ. Ол камга кинилэр-  
ге агитбригада чилиһинэ-  
рэ самолетунаан көтөн  
үһийөөт ырыһыны-тойуту  
киһиник тардан кэби-  
сикторо. Үрдүк Өнчөх  
хайата кытта ылаһарга,  
үлэ дьонун уруйдуурга  
дыһы буолбута.

Сүүрүктээх үрөх ыч-  
чаттара хаһан даһаны  
сегитсинтэринэн уоску-  
һан, тохтоон хаалбат  
үгөстөөхтөр. Ол курдук,  
быйык даһаны М. Д. Ни-  
колаев салайар эвентун  
үлэһиттөрө техника күү-  
һүн мунгутуурдук туһа-  
нан алтын буолан, алта  
тракторынан 1020 тонна  
бастык хаачыстыбалаах  
оту оттуур улахан со-  
ругу ылынан оройуонна  
отчуттар куоталаһыла-  
рын көбүлээтилэр.


Кинилэр этэллэр: «Тыл-  
бытымы биэрдибит да то-  
лоруохпут. Ол иһин бас-  
тагы күннэртэн күүрээк-  
мэхтик үлэлиһибит». Кырдьыт толору меха-

Угут дыыл буолан со-  
рох алаастар уонна үрөх-  
тэр сүмүүлэрэ ууга  
былдьаһаннар техника-  
нан оттуур ходуһа иһэ  
кыараата. Онон быйыл  
сүрүннээн көлө итиннэ  
илии эвентоларын күүс-  
теринэн сүөһүгэ доро-  
хой аһылыгы советуоп-  
каһыр кыахтаахпыт.  
Ол иһин сорох дьору-  
даах дьон үлэни кудум-

### Маны онгостон тутун ● КӨЛӨ ВОЛОКУШАТА

сугар сага ньымалары  
була сатыллар. Холо-  
бур, Карл Маркс ааты-  
нан совхоз Вахсытаады  
отделениетин Толоонсо-  
ду биригээдэтин рабоча-  
йа В. В. Тарабукин биэр  
окус соһорулар анаан

быйыл түөрү волокуша-  
сыарданы туттарды.  
Волокуша-сыарда аны  
огорого боростуой сыар-  
да сыһаава эбэтэр ити-  
иннэх майгыһылар мас  
силһа ылылар. Ону  
төттөрү (уруһуйга көр)  
олордулар. Оттон бур-  
балды бааллар өттө ол-  
гуобуйа курдук төгүрүк  
буолуохтаах. Икки сы-  
һаады холбуур мас бе-  
һе-таада соһуһа наада.  
Ол үрдүгэр хаас даһаны  
сүмүүһүгэ сирдүйүлэри  
суллаан баран сыйылы-  
лар. Сыарда иһин өтү-  
гэр сирдүйүлэ уһунук  
сада өтүү эбэтэр бөрбү-  
луоха баһыһылар, кини-  
лэр аһар төбөлөрүгэр  
туора мас холбонулар.  
Оту өосторон аһаан ба-  
ран көһин туорай аһар  
өтүүн төлөртүүтү да, во-  
локушаны сулбу татта-  
ран ылаһын.



Н. БАРАШКОВ,  
«СО» авалл. корр.

★ Кампучия Народнай Республикацгар Ион Хот-Иенг Сарг хазын-сах Увдариин илинхэриг-тан олбүтгэр оворолуи тустарыгар правитель-ство итги кыһампыта ууруллар.

★ Силонка: Пиемпи-на сага тугуллабуу ин-тернат-окуолаа.

★ ВИА-ССТА фотолара.



ай маассабай үлэ

АРГА

лэртэн политинформа-тордар аванаанар үдэлэ-рин садалаан эрэллэр. Сүүһүгэ дорехой айы-лыгы бэлэмнээһингэ об-щественность эмиз көмө-лөһүөдэ. Кырдыаастар советтэра мунньахтаан баран 80 тонна бастын хаачыстыбалаах оту от-барыахтара. Т. П. Тро-йылыктарга туттарарга «бэлэстэдиетиба ылына. Ким төһө көмөгү оно-кунун», са-ни ырыгына. Бары үлэ-гиттарга ба-риттэн аги-партийнай, ай тэрилтэ-

● Бианньыксыт прибу ДЬЫАЛАНАН ЭППИЭТТИЭ

Ханна бабарар буола-грам үүтүн ылар. Оттон тус-рой курдук, Субуруус-кай аатынан совхоз Со-ловьентаары отделение-тын Кэлэйдээди ферма-тын Бианньыксыттары ССКП КК бэс ыйынаады (1980 с.) Пленума партия

уочараттаах XXVI съез-дин ыгырар туһунан уураабын үлэ-хамнас-ка өрө көтөбүллүүнөн керсүбүпүт. Ол курдук, сайынны ыйдарга үрүн илгэни добиличчи ыыр туһунан Манга-Хангала оройуонун Ленин ааты-нан совхозун Бианньы-ксыттары уонна бастуук-тарын ынгырыыларын өйөөн, ис кыахтарбытын аарынан көрөн баран, өссө үрдүк көрдөрүүлэри ситиһэргэ быһаарынны-быт.

Быйыл сайылыкка ха-һаанньылаарар даҕаны эрдэ тахсыбыһыт. Мэч-чирон куһағана суох, ону кытта эбии аһылык та-ба дуэралдирга аһаһа-быт. Билигин рабочай И. Н. Иванов күн ахсын 1,5 тонна эбии аһылык онорор, онон хас бири-дин ыһахха 25—30 кило-грамм тиксэр.

Сайынны ыйдарга үрүн илгэни үрдэтэр иһин социалистическай куоталаһыны киэниик тэнигэр үлэлибит. Субу-күһүгэ ферма үрдү-нэн ыһахтан күннэ ор-тотунан 8—9 килограмм үүт ыһанар, коллектив 6 манньыксыта валово-йуан 8 центнери тутта-раллар. Биир төһүү ман-ньыксыт И. И. Седали-цева куоталаһыны киэ-ки күөнүгэр иһэр. Кини билигин валовойунан күн ахсын 180—190 кило-

грам үүтүн ылар. Оттон тус-рой курдук, Субуруус-кай аатынан совхоз Со-ловьентаары отделение-тын Кэлэйдээди ферма-тын Бианньыксыттары ССКП КК бэс ыйынаады (1980 с.) Пленума партия

уочараттаах XXVI съез-дин ыгырар туһунан уураабын үлэ-хамнас-ка өрө көтөбүллүүнөн керсүбүпүт. Ол курдук, сайынны ыйдарга үрүн илгэни добиличчи ыыр туһунан Манга-Хангала оройуонун Ленин ааты-нан совхозун Бианньы-ксыттары уонна бастуук-тарын ынгырыыларын өйөөн, ис кыахтарбытын аарынан көрөн баран, өссө үрдүк көрдөрүүлэри ситиһэргэ быһаарынны-быт.

Быйыл сайылыкка ха-һаанньылаарар даҕаны эрдэ тахсыбыһыт. Мэч-чирон куһағана суох, ону кытта эбии аһылык та-ба дуэралдирга аһаһа-быт. Билигин рабочай И. Н. Иванов күн ахсын 1,5 тонна эбии аһылык онорор, онон хас бири-дин ыһахха 25—30 кило-грамм тиксэр.

Сайынны ыйдарга үрүн илгэни үрдэтэр иһин социалистическай куоталаһыны киэниик тэнигэр үлэлибит. Субу-күһүгэ ферма үрдү-нэн ыһахтан күннэ ор-тотунан 8—9 килограмм үүт ыһанар, коллектив 6 манньыксыта валово-йуан 8 центнери тутта-раллар. Биир төһүү ман-ньыксыт И. И. Седали-цева куоталаһыны киэ-ки күөнүгэр иһэр. Кини билигин валовойунан күн ахсын 180—190 кило-

ОБОНУ САҒАРДА ҮӨРЭТИИ

Ово оскуолаа киириин рэтэллэре ордук. Ойуу эйдөөбүтүн сөптөөхтүк үүннээди кэмэ кини дьыэ эркинээриттэн кэпсээһинэ, инники көсикини бы-оҕооо чугас билэр пред-меттэриттэн ылылара түөхтөн, хайдах диин хаарар суоһаалаах. Бу ыһыгыларга төһөрү эи-писти биэригэ өйү-һүмгэ киирини эт-хаан, һиннарин быһыытынан сыйыа бериллээхтээх. Өйдөөтөбүтү өҕө байэте мба, саҕара сатыыра үчүгэй. Онон өҕө төһө-сыйынарыы үгүс үлэни, сыраны эрийэр.

Ово дэгиттэр өтүөнн сийдыыта төрөппүт ону хайдах салайарыттан, интэригтэн, болдомтотун төһө уурарыттан туту-луктаах. Тыһын-өһүн адьас кыра эрдэриттэн эрийэр наада. Маньаха саҕарда, үгүгүннэрэ үө-рөтин сүрүн миэстэни ылар. «Оҕом үһүгэр дьэ-ри тылланыр иһи» диири ээр-сэмээр көтөһөр тө-рөппүттөрө элбэҕи сүүй-тэрэллэр. Төҕө дьыгэххэ өҕө өй-санаа өтүөнн сайдыытын бытаарал-лар. Ово эрдэттэн саҕа-рар эрэ буолууна этили-битти тутта өйдүү үө-рэнэр. Түөрү-бизэ саас-таах оҕолор тыллара сайда илик, онон бытаан-нык өйдүү буоланнар тутта саҕара охсубаттар. Ону өҕө кыһытарынан эрэ сыһалыһар кэрэгэй. Ити сааһыгар өҕө кыһы-тымтылаата суох буолаач-чы, хата ситэ өйдөөбө-кө кыһан тутта эппиэг-ти охсубат. Ол иһин ити савска оҕооо берил-лэр боппурус кытгас, сыһы тыла суох буолара наада.

Дьыгэ төрөппүттэр өҕөоо адьас кыра эрдэ-биттөн айууну көрдөр, ол ис хоһоонун аһыах эһинэн кэпсэттэрэ үө-рөтүннэрэ оройон экраннарыгар суһал бадыахтаах «Отряд особого назначения» (Одес-саттаары киностудия) диир саҕа, өһпөөт, ка-тит экраннаах фильм көрдөрүлүөдэ. Бу ситиһи ис хоһоонгоо, быһылааннардаах киннээ өстөөг тыһылар хаалыт ракетнай установкаканы суох онорорго советскай ко-мандование ыһыһыт операцията кэпсэһэр. «Ара дойду улуу сэрһитин көһүөтөр моррок-ке ектюшаларынан» ааттаммит бойбуой ракетнай установкалар өстөөххө олуе сүөстээ-сүөбалаах эһилэр. Фашистар хайа бабарар ньыманан ектюшаныы быдыһаан кини кистэ-лэһи арыһарга соруктааналлар. Кимн киирини кэмизэр биир ектюшан өс-төөг орудиетин уогулар түбүлэр уонна оруку туоралыһыта тилиһэр. Эһинээ установкаканы кыһан үлэү тэһтэрбөккө өлөр. Фронт командуюцаада генерал Ворошиков эһ-пийтээг уонна марахан сорудагы төлөрорго аһан өстөөг тыһылар өтөрөөт ыһтар. Сэттэ спайыт өһиттээх, саамай хорсун-хордугот дьө-һөөг кыракий өтэрөөт үгүе мүччүрээһинээ бы-һылааннарэ түбүлэр, элбэс эрийдэри хорсөр. Бары төһүбүгэтэриин да илин командование сорудага төлөрүллар.

Дьыгэ төрөппүттэр өҕөоо адьас кыра эрдэ-биттөн айууну көрдөр, ол ис хоһоонун аһыах эһинэн кэпсэттэрэ үө-рөтүннэрэ оройон экраннарыгар суһал бадыахтаах «Отряд особого назначения» (Одес-саттаары киностудия) диир саҕа, өһпөөт, ка-тит экраннаах фильм көрдөрүлүөдэ. Бу ситиһи ис хоһоонгоо, быһылааннардаах киннээ өстөөг тыһылар хаалыт ракетнай установкаканы суох онорорго советскай ко-мандование ыһыһыт операцията кэпсэһэр.

САҒА ФИЛЬМНЭ ЫҒЫРАБЫТ

Бу күһүгэ оройон экраннарыгар суһал бадыахтаах «Отряд особого назначения» (Одес-саттаары киностудия) диир саҕа, өһпөөт, ка-тит экраннаах фильм көрдөрүлүөдэ. Бу ситиһи ис хоһоонгоо, быһылааннардаах киннээ өстөөг тыһылар хаалыт ракетнай установкаканы суох онорорго советскай ко-мандование ыһыһыт операцията кэпсэһэр. «Ара дойду улуу сэрһитин көһүөтөр моррок-ке ектюшаларынан» ааттаммит бойбуой ракетнай установкалар өстөөххө олуе сүөстээ-сүөбалаах эһилэр. Фашистар хайа бабарар ньыманан ектюшаныы быдыһаан кини кистэ-лэһи арыһарга соруктааналлар. Кимн киирини кэмизэр биир ектюшан өс-төөг орудиетин уогулар түбүлэр уонна оруку туоралыһыта тилиһэр. Эһинээ установкаканы кыһан үлэү тэһтэрбөккө өлөр. Фронт командуюцаада генерал Ворошиков эһ-пийтээг уонна марахан сорудагы төлөрорго аһан өстөөг тыһылар өтөрөөт ыһтар. Сэттэ спайыт өһиттээх, саамай хорсун-хордугот дьө-һөөг кыракий өтэрөөт үгүе мүччүрээһинээ бы-һылааннарэ түбүлэр, элбэс эрийдэри хорсөр. Бары төһүбүгэтэриин да илин командование сорудага төлөрүллар.

өйдөөбүтүн сөптөөхтүк үүннээди кэмэ кини дьыэ эркинээриттэн кэпсээһинэ, инники көсикини бы-оҕооо чугас билэр пред-меттэриттэн ылылара түөхтөн, хайдах диин хаарар суоһаалаах. Бу ыһыгыларга төһөрү эи-писти биэригэ өйү-һүмгэ киирини эт-хаан, һиннарин быһыытынан сыйыа бериллээхтээх. Өйдөөтөбүтү өҕө байэте мба, саҕара сатыыра үчүгэй. Онон өҕө төһө-сыйынарыы үгүс үлэни, сыраны эрийэр.

Төрөппүккэ бэсидэ

Икки-алта саастаах оҕолорго манньык кини-тиллэри аадыахха сөп. М. Попов «Уоттаах чыы-чаах», А. Абдылыыскай «Мин ооньуурдарым», «Билигин дегсадпыт», «Ийэ барахсан», «Суунар ырыа», П. Тобуруоман «Ытанньах герой буол-бат», М. Тимофеев «Үчү-гэй өҕө», С. Омоллоон «Дьыһыһылар мээччи», «Москва-Ийэ дойду су-рэдэ», Ф. Софронов «Си-биэгэ сэлэнэ», М. Ефи-мов «Төрөбүт күн», А. Бүлүүүскай «Уон икки-ий», А. Аччыһыа «То-дус төгүл төһө?», осту-руйалар, о. д. а.

Онон, төрөппүт, өҕөнү аһынан-таһаһынан, эт-хаан өтүөнн сөптөөхтүк сайынарарын таһынан, инники дьылбатын бы-һаарар биир туттаах боп-пурусу-өһүн, тыһын сайдыытын умкума уон-на ити боппуруска сы-ралаахтын, туруулаһан үлэлээ.

Е. ПИНИГИНА, Чурапчытаады 2 №-дээх дегсад ээбиндессоһа.



комууругар турунуу

ИВ ССР. Манна бурдук комуура сэгэ-тары механизациялааһын уонна алек-аһын Вулкешенской оройуонаады иета комуура үлэлиэхтээх агрегатта-барэбизрэмэлээн баран үлэ-кыларда-кыһыт бурдууу доһулар ыһаа отоһу-наларга сипыт бурдууу өрө аһыар-кылар. И оройон «Гигант» колхозулар бы-үгээт. (аһаастан уһа дьэки); савооборог кы-енерэ Д. К. Моностарлы, механизиро-салайааччыта П. П. Сыртмач уонна сабыһай зоотезнига Д. А. Кыса со-симпатим көрөллөр. ыһаа фотота, ССТА фотохрониката.

ТРОЗНЕРГИЯНЫ КЭМЧИЛИЭ

электр-дук-хоһу на турар агартыгар ТМУ-га, полкомун нияларга көһүлэ суох. АВМ-на операторынан бериллибэт түбүн эбэтэр технической усу-луобуналары бөлөмтөҕө ылбакка холбоһууннара тытар сайым устата ыһ-ыллыахтаах өрөмүөнү, нн көһнөрөр д-Совхосстаа



ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Редакторы солбуйааччы С. Н. ЧИЧИГИНАРОВ

**ГРАЖДАННАР!** Кураан, сылаас күн-кэргэ тыаба, хонууга сылдьан УОТТАН сэрэһи быраабылаларын кытаанахтык тутуһуу. Уот барбытын көрдөргүт эрэ тутта умуруорар дьаһаллары ыһын, сель-совет исполкомугар, милицияга, лесхоз үлэһиттэригэр биллэриг.

Лесхоз администрацията.

Таптыыр аҕам, убайым, быраатым, та-Саарыспыт

**ЧЕПалов ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ** эдэр сааһыгар соһумардык элбүтүн бары ай-махтарыгар, табаарыстарыгар биллэрөбүт. Кыһа, эдһиһэ, быраата, табаарыстара.

Таптыыр аҕабыт, эһэбит, аймахпыт

**ФЕОФАНОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ** уһун, марахан ыарыһтан от ыйын 15 күнү-гэр элбүтүн, курутуйаһ туран, бары аймахта-рыгар, үөлөннөөхтөригар биллэрөбүт. Оҕолоро, сипинэрэ, аймахтара.

БИНИГИ ААДЫРЫСПЫТ: почтовой индекс 678700, Чурапчы с., Карл Маркс уул., 12, ТЕЛЕФОННАРБЫТ: редактор—21-395, отделлар—21-495, улсэй—21-505.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов Якутской АССР.